

SANDŽAČKI ODBOR
ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA
NOVI PAZAR

Adresa _____
Tel/fax _____
Datum _____199____god.
Opštinski odbor _____

IZJAVA

Ime i prezime BIHORAC ZAIM
Datum rođenja 20.03.1973.godine. u Zaječiče
Broj l.k. 5128 Mjesto izdavanja Sjenica
Vrsta prekršaja upad maskiranih uniformisanih lica u moju kuću
Datum kada se prekršaj desio 3. u noći između 3. i 4. marta 1992.g.
Vrijeme događaja (časova) oko 2 časa posle pola noći
Mjesto događaja (ime grada i ulica) selo Zaječiče
Imena svjedoka Bihorac Muhamed, Bihorac Hatidža
Ime, prezime i zanimanje oštećenog lica Bihorac Zaim poljoprivrednik

Ime, prezime i zanimanje napadača-prekršioaca Milovan Šekularac i još
trojica koje nisam prepoznao.

Opis slučaja:

U noći između 3 i 4 marta 1992. godine, negde oko 2 časa posle pola noći na vrata moje kuće koja se nalazi u selu Zaječiče zakucala su uniformisana lica. Uniforma je pripadala bivšoj JNA. Uniformisana lica koje je držalo pištolj tražilo je od mene pošto sam otvorio vrata da mu predam sve što imam od oružja inače će me sprovesti u Vojni zatvor u Raški. Kada sam mu rekao da sam siromašan seljak i da nemam nikakvog oružja uperio je pištolj u moju glavu i naredio mi da podjem ispred njega. Ja sam pošao jer drugog izbora nisam imao. Kad smo odmakli 50-tak metara od kuće zaustavlja nas straža od dva takodje uniformisana lica. Dovedi su me na svetlo farofa automobila koji je radio i ponovo pitali šta imam od oružja. Ja sam ponovio da sam siromašan i da nemam ništa od onoga što me oni pitaju. Zatim su me pitali imam li ikakvih vrednosti u kući na šta sam ja takodje odgovorio da nemam. Onaj koji me je sproveo sa pištoljom a za koga sam kasnije saznao da se zove Milovan Šekularac mi je povićenim glasom rekao da nabavim pušku obavezno jer teško meni ako to ne uradim, a on će rekao u nekoj narednoj noći da je uzme. Ja sam od straha na to tu pred njima i pitao. Sutra dan sam ovaj slučaj prijavio u Stanici MUP-a Sjenice i o daljem postupku i dali je šta preduzeto nemam nikakvih informacija.